



Broj: 02-05-2435-4/14  
Sarajevo, 04.02.2014. godine

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 24/03 - Prečišćeni tekst i 38/13), Vlada Kantona Sarajevo, na **54.** sjednici održanoj **04.02.2014.** godine, donijela je sljedeći

## ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo.
2. Predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da, u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, doneše Odluku iz tačke 1. ovog Zaključka.

## PРЕМИЈЕР

Suad Zeljković

Dostaviti:

1. Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo
2. Skupština Kantona Sarajevo
3. Premijer Kantona Sarajevo
4. Ministarstvo zdravstva
5. JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo  
(putem Ministarstva zdravstva)
6. Evidencija
7. Arhiva



web: <http://vlada.ks.gov.ba>  
e-mail: [vlada@vlada.ks.gov.ba](mailto:vlada@vlada.ks.gov.ba)  
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070  
Fax: + 387 (0) 33 562-211  
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



Na osnovu člana 13. stav 1. tačka b. i člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), člana 6. Zakona o ustanovama (“Službeni list RBiH”, br: 6/92, 8/93 i 13/94), člana 53. stav 4., čl. 123. i 124. kao i člana 234. st. 1. i 2. i člana 237. stav 1., Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br: 46/10 i 75/13), Skupština Kantona Sarajevo na \_\_\_\_\_ sjednici, održanoj \_\_\_\_\_ 2014. godine, donijela je

## PRIJEDLOG

### **O D L U K U**

#### **O PREUZIMANJU PRAVA I OBAVEZA OSNIVAČA I USKLADIVANJU ORGANIZACIJE I POSLOVANJA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA BOLESTI OVISNOSTI KANTONA SARAJEVO**

##### **DIO PRVI – UVODNI DIO**

###### **Član 1.**

###### **(Osnivač i naziv)**

(1) Skupština Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Osnivač) je osnivač Javne ustanove Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo, a koji preuzimanjem i uskladivanjem organizacije i poslovanja nastavlja sa radom kao specijalizirana zdravstveno-socijalna ustanova koja se bavi prevencijom, liječenjem i rehabilitacijom ovisnika na području Kantona Sarajevo, pod novim nazivom Javna ustanova Zavoda za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod).

(2) Ovom odlukom vrši se, preuzimanje prava i obaveza Osnivača i uskladivanje organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo sa odredbama čl. 123. i 124. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, br: 46/10 i 75/13), (u daljem tekstu: Federalni zakon).

###### **Član 2.**

###### **(Sjedište Zavoda)**

Sjedište Zavoda je u Sarajevu, ulica Bolnička broj 25, Sarajevo.

###### **Član 3.**

###### **(Status pravnog lica)**

Zavod ima svojstvo pravnog lica i upisan je u sudski registar kod nadležnog suda u Sarajevu.

###### **Član 4.**

###### **(Djelatnost)**

(1) Djelatnost Zavoda je obavljanje slijedećih poslova:

- a) stacionarna i ambulantno-poliklinička zdravstvena zaštita sa rehabilitacijom ovisnika;
- b) prevencija, dijagnostika, rehabilitacija i socijalna reintegracija ovisnika;
- c) provodi edukacije i supstitucione programe liječenja prema pravilima struke i standardima SZO;
- d) vodi registar ovisnika;
- e) ostvaruje saradnju sa drugim zdravstvenim ustanovama, a posebno drugim specijaliziranim zdravstvenim i socijalnim ustanovama za bolesti ovisnosti;
- f) organizira stručna savjetovanja, seminare, javne tribine i druge aktivnosti od značaja za ostvarivanje djelatnosti zavoda;
- g) provodi istraživački rad na polju bolesti ovisnosti;
- h) organizira i/ili provodi programe smanjenja štete za lice koje injektiraju droge;
- i) obavlja i druge poslove u oblasti bolesti ovisnosti u skladu sa posebnim propisima.

(2) Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo može izvoditi nastavu iz oblasti bolesti ovisnosti ako ima ugovorni odnos sa fakultetom zdravstvenog usmjerenja.

(3) U skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 (“Službeni glasnik BiH”, broj 47/10), djelatnost Zavoda obuhvata slijedeće razrede:

- a) 86.10 – Djelatnost bolnica,
- b) 86.22 – Djelatnost specijalističke medicinske prakse,
- c) 86.90 – Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite i
- d) 63.11 – Obrada podataka.

###### **Član 5.**

###### **(Statut Zavoda)**

(1) Statut je osnovni opći akt Zavoda koji donosi Upravni odbor uz obaveznu saglasnost Osnivača.

(2) Statutom Zavoda se uređuju osnovna pitanja vezana za rad Zavoda i to:

- a) naziv i sjedište Osnivača;

- b) naziv i sjedište Zavoda;
- c) djelatnost Zavoda;
- d) izvore i načine obezbjeđenja sredstava za rad Zavoda;
- e) način raspolaganja viškom prihoda nad rashodima i način na koji se pokriva višak rashoda nad prihodima;
- f) prava i obaveze Osnivača u pogledu obavljanja djelatnosti zbog koje je Zavod osnovan;
- g) međusobna prava i obaveze Zavoda i Osnivača;
- h) imenovanje direktora i organa upravljanja Zavoda;
- i) stručna tijela Zavoda, mandat članova stručnih tijela, način izbora i finansiranje;
- j) lice koje će do imenovanja direktora Zavoda obavljati poslove i vršiti ovlaštenja direktora;
- k) druga pitanja od značaja za rad Zavoda.

#### Član 6.

##### (Statusne promjene i promjena djelatnosti)

(1) Zavod ne može vršiti statusne promjene (promjena naziva, sjedišta i druge promjene utvrđene zakonom), bez saglasnosti Osnivača.

(2) Promjenu ili proširenje djelatnosti Zavod ne može obaviti bez saglasnosti Ministra zdravstva Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministar), koja se daje u formi rješenja, a na način i u postupku propisanim Federalnim zakonom.

#### Član 7.

##### (Prava i obaveze Zavoda)

(1) Danom stupanja na snagu ove odluke Zavod zadržava objekte i opremu na korištenje, kao i radnike, odnosno sva prava i obaveze dosadašnje Javne ustanove Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo.

(2) Objekti i oprema iz stava (1) ovog člana su svojina Osnivača.

#### Član 8.

##### (Zakup)

(1) Zavod može dio svojih zdravstvenih i nezdravstvenih kapaciteta (prostor i opremu) izdati u zakup, ukoliko to ne remeti obavljanje djelatnosti Zavoda.

(2) Upravni odbor Zavoda svake kalendarske godine odlukom utvrđuje višak zdravstvenog i nezdravstvenog prostora, a uz prethodno pribavljen pozitivno mišljenje Ministra.

(3) Nakon pribavljenog pozitivnog mišljenja Ministra i odluke Upravnog odbora Zavoda, direktor Zavoda raspisuje javni oglas za prikupljanje ponuda za davanje u zakup jedinica zakupa, u skladu sa Federalnim zakonom i Pravilnikom o bližim uvjetima i postupku davanja u zakup kapaciteta zdravstvenih ustanova kao i vrsti kapaciteta zdravstvenih ustanova koji se mogu dati u zakup („Službene novine Federacije BiH“, broj: 28/12), kao i propisima koji regulišu oblast javnih nabavki.

#### Član 9.

##### (Sredstva rada)

##### Sredstva za rad i razvoj Zavod ostvaruje:

- a) **ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo,**
- b) **ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine,**
- c) **ugovorom sa Ministarstvom zdravstva Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo),**
- d) **ugovorom sa fakultetima i drugim visokim školama zdravstvenog usmjerjenja,**
- e) **ugovorom na osnovu proširenog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja,**
- f) **iz sredstava Osnivača,**
- g) **iz sredstava budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, odnosno jedinica lokalne samouprave,**

- h) iz učešća korisnika zdravstvene zaštite u pokriću dijela ili ukupnih troškova zdravstvene zaštite,**
- i) slobodnom prodajom usluga na tržištu, te**
- j) iz drugih izvora na način i pod uvjetima određenim zakonom i Statutom Zavoda.**

Član 10.

**(Prihodi i rashodi)**

Statutom Zavoda regulisat će se način raspolažanja viškom prihoda nad rashodima kao i način na koji se pokriva višak rashoda nad prihodima.

Član 11.

**(Odgovornost za obaveze)**

- (1) Zavod je odgovoran za svoje obaveze imovinom kojom raspolaze.
- (2) Osnivač Zavoda je supsidijarno odgovoran za obaveze Zavoda, do visine osnivačkog uloga.

**DIO DRUGI – ODGOVORNOST I OBAVEZE  
ZAVODA PREMA OSNIVAČU**

Član 12.

**(Odgovornost i obaveze prema Osnivaču)**

**(1) Zavod je odgovoran osnivaču za rezultate svog rada i djelovanja u svim oblastima za koje je nadležan.**

- (2) Obaveze Zavoda prema Osnivaču su:
  - a) da pribavi saglasnost Osnivača kod svih statusnih promjena Zavoda;
  - b) da pribavi saglasnost Osnivača kod donošenja Statuta Zavoda;
  - c) da pribavi saglasnost Osnivača kod donošenja godišnjeg programa rada sa finansijskim planom;
  - d) da najmanje jednom godišnje podnosi Osnivaču izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda, koji sadrži: izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada, izvještaj o finansijskom poslovanju, izvještaj o radu Upravnog odbora, izvještaj o radu direktora i izvještaj o radu Nadzornog odbora;
  - e) da pribavi saglasnost Ministra kod proširenja i promjene djelatnosti Zavoda;
  - f) da pribavi saglasnost Ministarstva kod donošenja Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjeseta;
  - g) druge obaveze utvrđene zakonom.

**DIO TREĆI – ORGANI UPRAVLJANJA, RUKOVODENJA I KONTROLE POSLOVANJA**

Član 13.

**(Upravni odbor)**

**(1) Organ upravljanja u Zavodu je Upravni odbor.**

**(2) Djelokrug Upravnog odbora je:**

- a) donošenje Statuta Zavoda;
- b) imenovanje i razrješavanje direktora odnosno v.d. direktora Zavoda;
- c) utvrđivanje planove rada i razvoja Zavoda;
- d) utvrđivanje godišnjeg programa rada;
- e) donošenje finansijskog plana i usvajanje godišnjeg obračuna;
- f) donošenje opštih akata o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji poslova i druge opšte akte, u skladu sa zakonom i Statutom Zavoda;
- g) odlučivanje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je Zavod osnovan, ako zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ Zavoda;
- h) usmjeravanje, kontrolisanje i ocjenjivanje rada direktora;
- i) rješavanje svih pitanja odnosa s Osnivačem;
- j) odlučivanje o korišćenju sredstava preko iznosa utvrđenog Statutom Zavoda;
- k) odgovaranje Osnivaču za rezultate rada Zavoda;

- l) odlučivanje o prigovoru zaposlenika na rješenje kojim je drugi organ, određen Statutom Zavoda, odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa;
- m) podnošenje Osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaja o poslovanju Zavoda;
- n) obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonom i Statutom Zavoda.

(3) Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada), na prijedlog Ministra, uz ravnopravnu zastupljenost oba spola, na način i u skladu sa zakonom.

(4) Upravni odbor ima pet članova i čine ga predstavnici:

- a) Osnivača – tri člana, od kojih jedan mora biti ispred Ministarstva,
- b) stručnih radnika Zavoda – dva člana, od kojih jedan mora biti iz reda zdravstvenih radnika.

(5) Mandat predsjednika i članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo imenovani.

**(6) Predsjednik i članovi Upravnog odbora Zavoda imenuju se u proceduri u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/03, 34/03 i 65/13).**

**(7) Način izbora, opoziva i mandat predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda, vrši se u skladu sa propisima o ustanovama, ako Federalnim zakonom nije drugačije određeno.**

(8) Predsjednik i članovi Upravnog odbora mogu biti razriješeni i prije isteka mandata na koji su imenovani u skladu sa propisima o ustanovama i Statutom Zavoda.

#### Član 14.

##### (Direktor)

(1) Organ rukovođenja u Zavodu je direktor, koji organizira i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Zavod i odgovoran je za zakonitost rada Zavoda.

(2) Direktor Zavoda imenuje se na osnovu javnog oglasa, u skladu sa zakonom.

(3) Direktora Zavoda imenuje i razrješava Upravni odbor, uz prethodnu saglasnost Ministra, na način i u skladu sa zakonom i Statutom Zavoda.

(4) Za direktora Zavoda, imenuje se lice koje ima završen medicinski fakultet, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, specijalizacija iz neuropsihijatrije odnosno psihijatrije, kao i druge uslove propisane Federalnim zakonom i Statutom Zavoda. Za direktora Zavoda imenuje se lice koje, pored navedenih uslova ima znanje o zdravstvenom menadžmentu.

(5) Direktor učestvuje u radu Upravnog odbora, bez prava odlučivanja.

**(6) Mandat direktora Zavoda traje četiri godine.**

**(7) Po isteku mandata, isto lice može, na osnovu javnog oglasa, ponovo biti imenovano za direktora ovog Zavoda, ali najviše za još jedan mandatni period.**

**(8) Ukoliko direktor Zavoda nije imenovan u skladu sa zakonom u roku od 60 dana od dana isteka konkursnog roka, kao i drugim slučajevima prestanka mandata direktora, odluku o postavljenju vršioca dužnosti direktora donosi Upravni odbor Zavoda, najduže na period do šest mjeseci, a u skladu sa Federalnim zakonom i Statutom Zavoda.**

**(9) Direktor može biti razriješen i prije isteka mandata na koji je imenovan u skladu sa Federalnim zakonom i Statutom Zavoda.**

#### Član 15.

##### (Nadzorni odbor)

**(1) Organ kontrole poslovanja u Zavodu je Nadzorni odbor.**

(2) Djelokrug Nadzornog odbora je:

- a) analizira izvještaj o poslovanju Zavoda;
- b) u vršenju nadzora nad upotrebom sredstava za rad pregleda godišnji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun;
- c) pregleda i provjerava urednost i zakonitost vodenja poslovnih knjiga;
- d) izvještava Osnivača, Upravni odbor i direktora o rezultatima nadzora.

(3) Predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava Vlada, na prijedlog Ministra, uz ravnopravnu zastupljenost oba spola, na način i u skladu sa zakonom.

(4) Nadzorni odbor ima tri člana od kojih se najmanje jedan imenuje iz reda stručnih radnika zaposlenih u Zavodu.

(5) Mandat predsjednika i članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo imenovani.

**(6) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora Zavoda imenuju se i razrješavaju po proceduri u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 12/03, 34/03 i 65/13).**

**(7) Način izbora, opoziva i mandat predsjednika i članova Nadzornog odbora Zavoda, vrši se u skladu sa propisima o ustanovama.**

**(8) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora mogu biti razriješeni i prije isteka mandata na koji su imenovani u skladu sa propisima o ustanovama i Statutom Zavoda.**

### **Član 16.**

(Stručno vijeće Zavoda)

**(1) Stručno vijeće Zavoda je savjetodavni organ direktoru Zavoda.**

**(2) Članove Stručnog vijeća imenuje direktor na prijedlog šefova organizacionih jedinica Zavoda, uz ravnopravnu zastupljenost oba spola.**

**(3) Način rada i odlučivanja Stručnog vijeća uređuje se Poslovnikom o radu Stručnog vijeća, na koji saglasnost daje direktor Zavoda, a nadležnost istog je utvrđena Federalnim zakonom.**

### Član 17.

(Etički komitet Zavoda)

(1) Etički komitet Zavoda je organ koji osigurava obavljanje djelatnosti Zavoda na načelima etike i medicinske deontologije.

**(2) Etički komitet imenuje Upravni odbor, a sačinjava ga devet članova, uz ravnopravnu zastupljenost oba spola.**

**(3) Imenovanje, mandat, način izbora kao i finansiranje Etičkog komiteta utređuje se Statutom Zavoda, u skladu sa odredbama Federalnog zakona.**

(4) Nadležnost Etičkog komiteta Zavoda propisana je Federalnim zakonom.

(5) Etički komitet Zavoda donosi Poslovnik o svom radu.

### Član 18.

(Komisija za lijekove)

(1) Komisija za lijekove Zavoda je organ koji osigurava provođenje svih aktivnosti vezanih za primjenu lijekova i medicinskih sredstava u Zavodu.

(2) Komisiju iz stava (1) ovog člana imenuje Upravni odbor Zavoda i čini je najmanje pet članova, koji se imenuju iz reda specijalista medicine, farmacije i stomatologije, uz ravnopravnu zastupljenost oba spola.

**(3) Način rada i odlučivanja Komisije za lijekove uređuje se Poslovnikom o radu Komisije, a nadležnost iste je utvrđena Federalnim zakonom.**

### Član 19.

(Komisija za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga)

(1) Komisija za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga je stručno tijelo Zavoda koje obavlja poslove i zadatke u pogledu uspostave sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Zavodu, kao i druge poslove utvrđene propisima o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditaciji u zdravstvu.

(2) Komisija iz stava (1) ovog člana odražavat će ravnopravnu zastupljenost oba spola.

### Član 20.

(Regulisanje nadležnosti organa)

Bliže odredbe o Stručnom vijeću, Etičkom komitetu, Komisiji za lijekove i Komisiji za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, koje nisu regulisane ovom odlukom, uredit će se Statutom Zavoda.

Član 21.

(Prava zaposlenika)

**Zaposlenici Zavoda ostvaruju svoja prava u skladu sa zakonom, Statutom Zavoda i Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavca i zaposlenika u oblasti zdravstva.**

Član 22.

(Nadzor)

(1) Nadzor nad zakonitošću rada Zavoda vrši Ministarstvo, u okviru svoje nadležnosti.

(2) Nadzor nad radom Zavoda i radom zdravstvenih radnika Zavoda obuhvata:

- a) unutrašnji nadzor i
- b) zdravstveno-inspekcijski nadzor.

**DIO ČETVRTI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

Član 23.

(Obaveza donošenja Statuta)

**Upravni odbor je obavezan da, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove odluke, doneše Statut Zavoda u skladu sa zakonom i ovom odlukom.**

Član 24.

(Prelazna odredba)

**Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se van snage Odluka o osnivanju Javne ustanove Zavoda za akoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 24/00 i 30/07).**

Član 25.

(Upis u sudski registar)

Stupanjem na snagu ove odluke Zavod je obavezan izvršiti promjene upisa u sudskom registru kod nadležnog suda u Sarajevu, u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

Član 26.

(Stupanje na snagu)

**Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo” .**

Broj: \_\_\_\_\_  
Sarajevo, \_\_\_\_\_

Predsjedavajuća  
Skupštine Kantona Sarajevo

Prof. dr. Mirjana Malić

# **O b r a z l o ž e n j e**

## **I – PRAVNI OSNOV**

Pravni osnov za donošenje ove odluke je sadržan u članu 13. tačka b) i članu 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo kojim je utvrđeno da Kanton vrši nadležnost iz oblasti zdravstva, odnosno da Skupština Kantona donosi propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona.

Članom 53. stav (4) Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, br: 46/10 i 75/13) propisano je da kanton može biti osnivač: bolnice, lječilišta, zavoda za javno zdravstvo kantona, zavoda za bolesti ovisnosti kantona, zavoda za medicinu rada kantona, zavoda kao specijalizirane zdravstvene ustanove, doma zdravlja, apoteke, ustanove za hitnu medicinsku pomoć i ustanove za zdravstvenu njegu u kući.

U članu 234. st. (1) i (2) Zakona o zdravstvenoj zaštiti utvrđena je obaveza da će kanton preuzeti osnivačka prava nad zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač izvršiti usklađivanje organizacije i poslovanja sa navedenim Zakonom, te da odluku o preuzimanju osnivačkih prava donosi zakonodavno tijelo kantona.

U članu 6. Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH“ br. 6/92, 8/93 i 13/94) utvrđena je obaveza donošenja akta o osnivanju ustanove od strane osnivača.

Prijedlog Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača Zavoda za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, pripremljena je u skladu sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, („Službeni glasnik BiH“, broj: 11/05) i Pravilima za konsultacije u izradi pravnih propisa („Službeni glasnik BiH“ broj 81/06), kao i Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 7/06 i 17/11).

## **II – RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE**

Obzirom da je Skupština Kantona Sarajevo na sjednici od 09.11.2000. godine donijela odluku o osnivanju Zavoda za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo, koji će nastaviti poslovati pod nazivom Javna ustanova Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, neophodno je izvršiti preuzimanje osnivačkih prava i usklađivanje organizacije rada Zavoda sa odredbama Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Imajući u vidu naprijed navedeno, te potrebu za preuzimanjem Zavoda kao specijalizirane zdravstveno-socijalne ustanove koja se bavi prevencijom, liječenjem i rehabilitacijom ovisnika na području Kantona Sarajevo, neophodno je da Skupština Kanton Sarajevo doneše odluku u predloženom tekstu.

## **III - OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH PRAVNIH RJEŠENJA**

U članu 1. ove odluke utvrđeno je da je Skupština Kantona Sarajevo Osnivač Javne ustanove Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo. Također je utvrđeno da se ovom odlukom vrši preuzimanje prava i obaveza Osnivača i usklađivanje organizacije i poslovanja Zavoda sa odredbama čl. 123., 124. i 234. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, i nastavlja sa radom pod novim nazivom Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo.

U čl. 2. i 3. ove odluke definirano je sjedište i status Zavoda.

U članu 4. ove odluke predložena je djelatnost ovog zavoda u cilju usklađivanja djelatnosti sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 („Službeni glasnik BiH“, broj 47/10). Djelatnost Zavoda je definirana u skladu sa čl. 123. i 124. pomenutog zakona.

Odredbom člana 5. ove odluke utvrđeno je da je Statut osnovni opći akt Zavoda koji podliježe obaveznoj saglasnosti Osnivača tj. Skupštine Kantona Sarajevo, što je u skladu sa članom 63. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Saglasno članu 6. ove odluke Zavod ne može vršiti statusne promjene tj. promjenu naziva, sjedišta niti druge promjene utvrđene zakonom bez saglasnosti Osnivača tj. Skupštine Kantona Sarajevo niti obaviti promjenu ili proširenje djelatnosti bez saglasnosti Ministra zdravstva Kantona Sarajevo. Navedeno je usklađeno sa čl. 20. i 21. Zakona o ustanovama kao i članom 59. stav (1) Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Članom 7. Odluke utvrđeno je da Zavod zadržava objekte i opremu na korištenje, kao i radnike, prava i obaveze dosadašnje Javne ustanove Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo, a objekti i oprema su svojina Osnivača.

U članu 8. Odluke definirano je da Zavod može dio svojih zdravstvenih i nezdravstvenih kapaciteta tj. prostor i opremu izdati u zakup ukoliko to ne remeti obavljanje njegove djelatnosti. Ovim članom je utvrđena i procedura izdavanja kapaciteta zavoda u zakup a navedeno je u skladu sa članom 134., 135 i 136. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

U članu 9. Odluke je propisan način obezbjedivanja finansijskih sredstava za rad ovog Zavoda a u skladu sa članom 62. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

U članu 10. Odluke utvrđeno je da će se Statutom Zavoda regulisati način raspolaganja viškom prihoda nad rashodima kao i način na koji se pokriva višak rashoda nad prihodima, što je u skladu sa članom 63. stav (2) tačka 6) Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Članom 11. Odluke utvrđena je odgovornost za obaveze Zavoda i to da Zavod za svoje obaveze odgovara pokretnom imovinom, te da je Osnivač tj. Skupština Kantona Sarajevo, supsidijarno odgovorna za obaveze Zavoda. Navedeno je u skladu sa članom 41. Zakona o ustanovama.

Odredbama člana 12. Odluke utvrđene su odgovornosti i obaveze Zavoda prema Osnivaču koje su ustanovljene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o ustanovama.

U trećem dijelu Odluke, u čl. 13., 14. i 15. definirani su: upravni organ kao organ upravljanja u Zavodu, direktor kao organ rukovođenja u Zavodu, i nadzorni odbor kao organ kontrole poslovanja, njihov sastav, način imenovanja i mandat, a saglasno čl. od 64.- 71. Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Mandat predsjednika i članova upravnog odbora u skladu je sa članom 25. stav 5. Zakona o ustanovama a u vezi sa članom 64. stav (17) Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

U skladu sa čl. 73., 75., 79. i 80. Zakona o zdravstvenoj zaštiti , u odredbama čl. od 16.-19. Odluke definirani su organi/tijela u Zavodu, i to: stručno vijeće Zavoda, etički komitet zavoda, komisija za lijekove i komisija za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga.

Članom 20. Odluke utvrđeno je da će se odredbe o Stručnom vijeću, Etičkom komitetu, Komisiji za lijekove i Komisiji za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, koje nisu regulisane ovom odlukom uredit Statutom Zavoda.

Članom 21. Odluke utvrđeno je da zaposlenici Zavoda svoja prava i obaveze ostvaruju u skladu sa zakonom, Statutom Zavoda i Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavca i zaposlenika u oblasti zdravstva.

Članom 22. Odluke utvrđeno je da Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, vrši nadzor nad zakonitošću rada Zavoda, što je u skladu sa članom 14. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 2/12 Prečišćeni tekst 4/12) i člana 42. Zakona o ustanovama. Takođe je, u skladu sa članom 191. Zakona o zdravstvenoj zaštiti definirano da nadzor nad radom Zavoda i zdravstvenih radnika Zavoda obuhvata unutrašnji nadzor i zdravstveno-inspekcijski nadzor.

Članom 23. Odluke utvrđen je rok u kojem je Upravni odbor Zavoda obavezan donijeti Statut Zavoda usaglašen sa ovom odlukom.

Članom 24. ove odluke, utvrđeno je da stupanjem na snagu iste, stavlja se van snage Odluka o osnivanju Javne ustanove Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 24/00 i 30/07).

U članu 25. Odluke je utvrđena obaveza Zavoda da izvrši promjene upisa u sudskom registru kod nadležnog suda u Sarajevu, a u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

Odredbom člana 26. utvrđen je rok stupanja na snagu ove odluke.

#### **IV – FINANSIJSKA SREDSTVA**

Za sprovođenje ove odluke u budžetu Kantona Sarajevo nije potrebno obezbjediti posebna finansijska sredstva.

3594

04-12-2013

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
**KANTON SARAJEVO**  
Ured za zakonodavstvo  
Vlade Kantona Sarajevo



Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
**CANTON SARAJEVO**  
Office for legislature of Sarajevo  
Canton Government

Broj: 09-02-30538/13  
Sarajevo, 02.12.2013. godine

**KANTON SARAJEVO**  
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

**PREDMET:** Stručno mišljenje na prijedlog Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklajivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo .-

Na osnovu člana 2. Uredbe o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 7/06-Prečišćeni tekst) i člana 4. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 21/11-Novi prečišćeni tekst i broj: 30/11-Ispravka), Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, daje slijedeće

### M I Š L J E N J E

1. Prijedlog Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklajivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo uskladen je sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 46/10 i 75/13).

2. Dostavljeni materijal je pripremljen u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/11-Novi prečišćeni tekst i broj: 30/11-Ispravka), te se isti može razmatrati na jednoj od narednih sjednica Vlade Kantona Sarajevo.

Dostaviti:  
1. Naslovu  
2. Evidencija  
3. Arhiva



SEKRETAR

Ahmed Ljubović, dipl. pravnik



web: <http://uz.ks.gov.ba>  
e-mail: [ured@ks.gov.ba](mailto:ured@ks.gov.ba);  
Tel/fax: + 387 (0) 33 560-448  
Sarajevo, Hamida Dizdara 1



Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
**KANTON SARAJEVO**  
Ministarstvo pravde i uprave



Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
**CANTON SARAJEVO**  
Ministry of Justice and Administration

Broj: 03-07-02-30911/13  
Sarajevo, 06.12.2013. godine

3653  
id  
q M

**MINISTARSTVO ZDRAVSTVA**  
- o v d j e -

**PREDMET:** Mišljenje o usklađenosti prijedloga Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklajivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim pravnim aktima kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava

U skladu sa odredbama člana 7. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/12-Prečišćeni tekst i broj 41/12) i člana 4. alineja 1. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/11-Novi prečišćeni tekst i broj 30/11-Ispravka), Ministarstvo pravde i uprave razmotrilo je prijedlog navedene odluke i dalje slijedeće

**M I Š L J E N J E**

Prijedlog Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklajivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo nije propis u smislu člana 119. stav 1. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12-Drugi novi prečišćeni tekst i broj 15/13), već odluka Skupštine Kantona Sarajevo koja se donosi na osnovu člana 119. stav 2. Poslovnika (odluka o osnivanju – osnivački akt), na koje Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo ne daje mišljenje, niti se njima regulišu ljudska prava i obaveze.

S poštovanjem,

Dostaviti:  
① Naslovu;  
2. a/a.



web: <http://mpu.ks.gov.ba>  
e-mail: [pravda@ks.gov.ba](mailto:pravda@ks.gov.ba)  
Tel: + 387 (0) 33 562-083, Fax: + 387 (0) 33 562-241  
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
**KANTON SARAJEVO**  
Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo



Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
**CANTON SARAJEVO**  
Public Defender's Office of Sarajevo Canton

Broj: M-50/13  
Sarajevo, 13.01.2014.god.

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
**KANTON SARAJEVO**  
Ministarstvo zdravstva

Ge  
/13

|            |       |                 |              |
|------------|-------|-----------------|--------------|
| Dodatak    |       | KANTON SARAJEVO |              |
| Redni broj | Datum | Ugovor          | Broj prikaza |
| 10         | 05    | 30373           |              |

Veza: Vaš akt broj 10-05-30373/13 od 19.12.2013. godine

Aktom broj i datum veze obratili ste se sa zahtjevom ovom Pravobranilaštvu za davanje mišljenja u smislu člana 7. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 7/06, Novi prečišćeni tekst i br. 17/11) na prijedlog Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i uskladivanju organizacije i poslovanja JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo.

S tim u vezi, ovo Pravobranilaštvje stava da u skladu sa citiranim članom nije nadležno za davanje Mišljenja na Prijedlog odluke. Međutim, analizirajući ranije Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i uskladivanju organizacije i poslovanja (primjera radi JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo, JU Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo...) primjećujemo da je odgovornost osnivača - Kantona Sarajevo za obaveze ovih javnih ustanova bila ograničena i to na način da osnivač supsidijarno odgovara za obaveze navedene ustanove, *do visine osnivačkog uloga*, a što sugeriramo da također definirate u članu 11. Prijedloga Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i uskladivanju organizacije i poslovanja JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo.

S poštovanjem,



<http://pb.ks.gov.ba>, e-mail: pb@pb.ks.gov.ba  
Tel/fax: +387(0)33 214-033, +387(0)33 666-614 +387(0)33 226-024  
Sarajevo, Maršala Tita 28

6/92, 8/93, 13/94  
SLUŽBENI LIST  
REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

Broj 1 - Broj 6

Ponedjeljak, 15. juna 1992.  
SARAJEVO

Akontacija preplate  
za 1992. godinu 3.900 dinara  
Ziro-račun 10100-603-1396

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

#### OSNOVNE ODREDBE

##### Član 1.

Ustanova, u smislu ove uredbe, osniva se za obavljanje djelatnosti obrazovanja, nauke, kulture, fizičke kulture, zdravstva, medicinske službe, socijalne zaštite, socijalne sigurnosti i drugih djelatnosti utvrđenih zakonom, ako cilj obavljanja djelatnosti ustanove je dobiti.

Ustanova ima svojstvo pravnog lica.

##### Član 2.

Ustanovu može osnovati domaći odnosno strano pravno i fizičko lice (u daljem tekstu: osnivač) u svim oblicima svojine. Domaćom se može utvrditi da strano i pravno i fizičko lice ne može osnovati ustanovu za obavljanje određene djelatnosti.

##### Član 3.

Za obavljanje javne službe osniva se javna ustanova. Pod javnom službom, u smislu ove uredbe, podrazumijeva se da će nesmetano obavljati djelatnosti u javnom interesu Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Republika), gradskih i gradske zajednice.

Javnu ustanovu može osnovati Skupština Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Skupština RBiH), skupština opštine, skupština gradskih zajednica i vjerskih zajednica, sačinjajući se drugim pravnim odnosno fizičkim licem, kada nadležna skupština ocjeni da za njeno osnivanje postoji javni interes.

##### Član 4.

Kreditci ostvaruju svoja prava u ustanovi, u skladu sa zakonom, kolективnim ugovorom i pravilima ustanove.

#### OSNIVANJE USTANOVE

##### Član 5.

Ustanova se može osnovati ako su ispunjeni uslovi za osnivanje i početak rada ustanove, u skladu sa zakonom.

Sredstva za ispunjenje uslova iz stava 1. ovog člana obavezujuće osnivač.

##### Član 6.

Osnivač donosi akt o osnivanju ustanove.

Akt o osnivanju ustanove sadrži:

- 1 - naziv osnivača,
- 2 - naziv i sjedište ustanove,
- 3 - djelatnost ustanove,
- 4 - iznos sredstava za osnivanje i početak rada i način njihovog obezbeđivanja,

5 - izvori i način obezbeđivanja sredstava za rad ustanove,

6 - nedusobna prava i obaveze između osnivača i ustanove,

7 - način raspolažanja viškome prihoda nad rashodima i način na koji se pokriva višak rashoda nad prihodima,

8 - prava, obaveze i odgovornost ustanove u pravnom prometu,

9 - lice koje će do imenovanja organa rukovodenja predstavljati i zastupati ustanovu i njegova ovlaštenja i odgovornosti,

10 - rok za donošenje pravila ustanove, imenovanje organa rukovodenja i rukovodenja ustanove,

11 - druga pitanja od znacaja za rad ustanove.

##### Član 7.

Ustanovi mogu osnovati dva ili više osnivača.

Ako ustanovu osniva dva ili više osnivača, njihova međusobna prava, obaveze i odgovornosti uređuju se ugovorom, koji se zaključuje u pismenoj formi.

##### Član 8.

Osnivač može prenijeti i obaveze osnivača na drugo pravo ili fizičko lice.

Aktom o prenošenju prava i obaveza osnivača uređuje se način zaštite prava korisnika usluga i druga pitanja od značaja za promjenu osnivača ustanove.

##### Član 9.

Ustanova ne može početi da obavlja djelatnost dok nadležni organ uprave koji vrši nadzor nad zakonitosti rada rješenjem ne utvrdi da su ispunjeni uslovi utvrđeni zakonom.

#### DJELATNOST, STATUSNE PROMJENE I UDRUŽIVANJE USTANOVA

##### Član 10.

Ustanova može obavljati više djelatnosti iz člana 1. ove uredbe, ako ispunjava uslove utvrđene zakonom za svaku od tih djelatnosti.

zdravstvenog osiguranja kantona, kao i uz prethodnu u skladu sast federalnog ministra u skladu sa osnovnim paketom zdravstvenih prava.

Odluku o izboru najuspješnjeg ponuđača donosi zavod zdravstvenog osiguranja iz stava 1. ovog člana i zaključuje ugovor sa zdravstvenim ustanovama, odnosno privatnim zdravstvenim radnikom.

#### Osnivanje i organiziranje zdravstvenih ustanova

##### Član 53.

Zdravstvenu djelatnost obavljaju zdravstvene ustanove koje osniva Federacija, kanton odnosno općina, te domaća i strana fizička ili pravna lica u svim oblicima svojine.

Federacija je osnivač federalnih zavoda iz člana 43. stav 1. ovog zakona.

Jedan ili više kantona i Federacija, zajedno, mogu biti osnivači univerzitetsko-kliničke bolnice i zavoda.

Kanton može biti osnivač, bolnice, lječilišta, zavoda za javno zdravstvo kantona, zavoda za medicinu rada kantona, zavoda za bolesti ovisnosti kantona, zavoda kao specijalizirane zdravstvene ustanove, doma zdravlja, apoteke, ustanove za hitnu medicinsku pomoć i ustanove za zdravstvenu njegu u kući.

Općina može biti osnivač doma zdravlja, ustanove za zdravstvenu njegu u kući i apoteke.

Domaća i strana fizička, odnosno pravna lica mogu biti osnivači: poliklinike, opće bolnice, specijalne bolnice, lječilišta, apoteke, ustanove za zdravstvenu njegu u kući, ustanove za paljativnu njegu, centra za dijalizu i zavoda kao specijalizovane zdravstvene ustanove u svim oblicima svojine.

Kantonalnim propisima može se bliže odrediti osnivanje zdravstvenih ustanova na primarnom nivou zdravstvene zaštite.

##### Član 54.

Osnivač zdravstvenih ustanova u vlasništvu Federacije je Parlament Federacije BiH.

Osnivač zdravstvenih ustanova u vlasništvu kantona je zakonodavno tijelo kantona.

Osnivač zdravstvenih ustanova u vlasništvu općine je općinsko vijeće.

##### Član 55.

Zdravstvena ustanova može obavljati zdravstvenu djelatnost ako ispunjava uvjete propisane ovim zakonom i to:

- 1) ako ima uposlene zdravstvene radnike odgovarajućeg stepena stručne spreme sa položenim stručnim ispitom, licencom izdatom od nadležne komore, a za obavljanje određenih poslova i sa odgovarajućom specijalizacijom ili naučnim, odnosno nastavnim zvanjem;
- 2) ako ima dijagnostičku, terapijsku i drugu opremu za sigurno i savremeno pružanje zdravstvene zaštite za djelatnost za koju je osnovana;
- 3) ako ima odgovarajuće prostorije za prijem oboljelih, odnosno zdravih osoba, za obavljanje dijagnostičkih i terapijskih postupaka liječenja i smještaj pacijenata, kao i za čuvanje lijekova i medicinskih sredstava;
- 4) ako ima odgovarajuće vrste i količine lijekova i medicinskih sredstava koje su potrebne za obavljanje određene zdravstvene djelatnosti za koju se zdravstvena ustanova osniva;
- 5) uspostavljen sistem sigurnosnih standarda u zdravstvenim ustanovama;
- 6) uspostavljen sistem upravljanja medicinskim otpadom u skladu sa važećim standardima, kao i posebnim propisima koji reguliraju ovu oblast.

Dvije ili više zdravstvenih ustanova mogu organizirati zajedničke medicinske službe za laboratorijsku, rendgen i drugu dijagnostiku, kao i zajedničke nemedicinske službe za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge poslove ili ugovoriti obavljanje ovih poslova sa pravnim ili fizičkim licem koje ispunjava uvjete predviđene zakonom za obavljanje navedenih djelatnosti i ima odobrenje nadležnog organa.

AKAZ je dužan definirati sistem sigurnosnih standarda u zdravstvenim ustanovama iz tačke 5) stav 1. ovog člana, te obavljati kontinuirano praćenje i procjenu sigurnosnih standarda u zdravstvenim ustanovama, što uključuje i izdavanje certifikata o zadovoljenju standarda sigurnosti.

Bliži uvjeti u pogledu prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti zdravstvenih ustanova iz stava 1. ovog člana utvrđuju se pravilnikom federalnog ministra.

Zdravstvena ustanova koja koristi izvore jonizujućih zračenja mora pored uvjeta iz st. 1. i 3. ovog člana ispunjavati i druge uvjete utvrđene propisom kojim se uređuje zaštita od radijacione i nuklearne sigurnosti, kao i podzakonskim aktima donijetim na osnovu tog propisa, te imati odobrenje nadležne državne agencije za radijacionu i nuklearnu sigurnost.

##### Član 56.

Prilikom osnivanja zdravstvene ustanove obaveza osnivača zdravstvene ustanove je da priloži mišljenje o opravdanosti osnivanja zdravstvene ustanove.

Mišljenje o opravdanosti osnivanja zdravstvene ustanove u djelatnosti primarne zdravstvene djelatnosti, specijalističko-konsultativne zdravstvene djelatnosti, odnosno u djelatnosti bolničke zdravstvene djelatnosti daje zavod za javno zdravstvo kantona, odnosno Federaciju i nadležna komora.

Zavod za javno zdravstvo mišljenje iz stava 2. ovog člana daje na osnovu stručnih principa o organizaciji i ekonomici zdravstva, dok nadležna komora mišljenje daje sa aspekta zaštite i očuvanja profesije koju zastupa.

U slučaju da se ustanova osniva za djelatnosti koje su iz domene više komora potrebno je pribaviti mišljenje svih nadležnih komora.

##### Član 57.

Zdravstvena ustanova može obavljati zdravstvenu djelatnost ako nadležno ministarstvo zdravstva rješenjem utvrdi da su ispunjeni uvjeti propisani zakonom za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Ispunjenoj je uvjeta za zdravstvene ustanove iz člana 53. st. 2. i 3. ovog zakona rješenjem utvrđuje federalni ministar.

Ispunjenoj je uvjeta za zdravstvene ustanove iz člana 53. st. 4., 5. i 6. ovog zakona rješenjem utvrđuje nadležni kantonalni ministar.

Zdravstvena ustanova može obavljati samo zdravstvenu djelatnost koja je utvrđena rješenjem nadležnog ministra zdravstva o ispunjenosti uvjeta za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Na osnovu rješenja o ispunjenosti uvjeta za obavljanje zdravstvene djelatnosti i osnivačkog akta, zdravstvena ustanova upisuje se u registar kod nadležnog suda u skladu sa propisima o registraciji ustanova u Federaciji.

Zdravstvena ustanova počinje raditi danom upisa u registar iz stava 5. ovog člana.

##### Član 58.

Odredbe čl. 56. i 57. ovog zakona primjenjuju se i u slučaju proširenja ili promjene zdravstvene djelatnosti.

##### Član 59.

Promjena ili proširenje djelatnosti zdravstvene ustanove čiji je osnivač, odnosno suosnivač Federacija, kanton odnosno općina ne može se obaviti bez saglasnosti nadležnog ministra zdravstva.

Saglasnost iz stava 1. ovog člana izdaje se u formi rješenja.

Protiv rješenja iz stava 2. ovog člana koje donosi kantonalni ministar može se izjaviti žalba federalnom ministru u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Rješenje iz stava 2. ovog člana koje donosi federalni ministar je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor u skladu sa propisom o upravnim sporovima.

##### Član 60.

Zdravstvena ustanova prestaje raditi ako:

**Zavod za medicinu rada kantona****Član 120.**

Zavod za medicinu rada kantona je zdravstvena ustanova za obavljanje djelatnosti specifične zdravstvene zaštite radnika na području kantona.

Djelatnost medicine rada obuhvaća zaštitu i očuvanje zdravlja radnika u sigurnoj i zdravoj radnoj okolini.

Zavod za medicinu rada kantona koordinira i stručno nadzire sve zdravstvene ustanove koje provode specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika na području kantona za koje su osnovani.

Za obavljanje specifične zdravstvene zaštite radnika iz čl. 35. i 36. ovog zakona može se osnovati i zdravstvena ustanova za specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika.

**Član 121.**

Zavod za medicinu rada kantona obavlja sljedeće poslove:

- provodi statistička istraživanja iz oblasti medicine rada, planira, predlaže i provodi mјere za očuvanje i unapređenje zdravlja radnika,
- organizira i provodi specifičnu zdravstvenu zaštitu u cilju prevencije i osiguranja zdravlja na radu,
- ispituje i verifikuje profesionalne bolesti kao i povrede na radu,
- vodi registar priznatih profesionalnih bolesti u skladu sa preporukama Komisije Evropske unije, te provodi statističku obradu tih profesionalnih bolesti u skladu sa Evropskom statistikom (ESOD),
- prati i proučava povrede na radu u skladu sa Evropskom statistikom povreda na radu (ESAW), te pojavu i uzroke invalidnosti uzrokovanih profesionalnim bolestima i povredama na radu za područje za koje je zavod osnovan,
- oblikuje doktrinu, standarde i metode rada pri ocjenjivanju zdravstvene sposobnosti i praćenju zdravstvenog stanja uposlenika na poslovima sa posebnim uvjetima rada, vozača svih vrsta motornih vozila, pomoraca, zrakoplovnog osoblja i drugih uposlenika u prometu,
- utvrđuje jedinstvenu metodologiju i postupke u programiranju, planiranju i provođenju mјera preventije i sigurnosti na radu,
- ispituje nove zdravstvene tehnologije, kao i primjenu novih mјeta preventije, dijagnostike, liječenja i rehabilitacije u oblasti medicine rada,
- prati savremena dostignuća u oblasti organizacije medicine rada i predlaže mјere za unapređenje i razvoj u oblasti medicine rada,
- izučava sve faktove profesionalnih rizika i vrši njihovu identifikaciju, kvalifikaciju i procjenu u oblasti profesionalne patologije i toksikologije,
- učešće u dopunskom stručnom ospozobljavanju zdravstvenih i nezdravstvenih uposlenika iz oblasti medicine rada,
- pruža stručnu pomoć u izradi propisa iz ove oblasti i nadzire provođenje programa mјera specifične zdravstvene zaštite,
- pruža stručnu pomoć poslodavcima, sindikatima, ustanovama i fizičkim licima ovlaštenim za obavljanje poslova zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, kao i organima uprave iz svog djelokruga rada,
- saraduje sa zdravstvenim ustanovama svih nivoa zdravstvene zaštite,
- obavlja i druge poslove u oblasti zaštite zdravlja na radu, u skladu sa posebnim propisima.

Poslovi iz stava 1. ovog člana, koji su od interesa za Federaciju, mogu biti dodijeljeni za obavljanje Federalnom zavodu za javno zdravstvo.

Obim i vrsta poslova medicine rada od interesa za Federaciju, kao i finansiranje obavljanja poslova iz stava 2. ovog člana određuje se posebnom odlukom Vlade Federacije BiH, a na usaglašen prijedlog federalnog ministra i federalnog ministra finansija.

**Član 122.**

Zavod za medicinu rada kantona može izvoditi i nastavu iz oblasti medicine rada ako ima ugovoren odnos sa fakultetom zdravstvenog usmjerenja.

Odobrenje za izvođenje nastave u zavodu za medicinu rada, te dobijanje statusa nastavnog zavod daje javni univerzitet na prijedlog federalnog ministra, a uz prethodno pribavljeni mišljenje fakulteta zdravstvenog usmjerenja.

Zavod za medicinu rada kantona i zdravstvene ustanove za specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika za obavljanje poslova iz čl. 15. i 121. ovog zakona, ostvaruju prihode putem ugovora o pružanju programa mјera specifične zdravstvene zaštite radnika sa poslodavcem, privrednim društvima i drugim pravnim licima.

**Zavod za bolesti ovisnosti kantona**

**Član 123.**

Zavod za bolesti ovisnosti kantona je specijalizirana zdravstveno-socijalna ustanova koja se bavi prevencijom, liječenjem i rehabilitacijom ovisnika.

**Član 124.**

Zavod za bolesti ovisnosti kantona obavlja sljedeće poslove:

- stacionarnu i ambulantno-polikliničku zdravstvenu zaštitu sa rehabilitacijom ovisnika,
- prevenciju, dijagnostiku, rehabilitaciju i socijalnu reintegraciju ovisnika,
- provodi edukacije i supstitucione programe liječenja prema pravilima struke i standardima SZO,
- vodi registar ovisnika,
- ostvaruje saradnju sa drugim zdravstvenim ustanovama, a posebno drugim specijaliziranim zdravstvenim i socijalnim ustanovama za bolesti ovisnosti,
- organizira stručna savjetovanja, seminare, javne tribine i druge aktivnosti od značaja za ostvarivanje djelatnosti zavoda,
- provodi istraživački rad na polju bolesti ovisnosti,
- organizira i/ili provodi programe smanjenja štete za osobe koje injektiraju droge,
- obavlja i druge poslove u oblasti bolesti ovisnosti u skladu sa posebnim propisima.

Zavod za bolesti ovisnosti kantona može izvoditi i nastavu iz oblasti bolesti ovisnosti ako ima ugovorni odnos sa fakultetom zdravstvenog usmjerenja.

Poslovi iz stava 1. ovog člana, koji su od interesa za Federaciju, mogu biti dodijeljeni za obavljanje Federalnom zavodu za javno zdravstvo.

Obim i vrsta poslova u vezi sa bolestima ovisnosti od interesa za Federaciju, kao i finansiranje obavljanja poslova iz stava 3. ovog člana određuje se posebnom odlukom Vlade Federacije BiH, a na usaglašen prijedlog federalnog ministra i federalnog ministra finansija.

**Zavod za sportsku medicinu kantona**

**Član 125.**

Zavod za sportsku medicinu kantona je zdravstvena ustanova koja može biti osnovana za obavljanje specifične zdravstvene zaštite sportista za područje jednog ili više kantona (u daljem tekstu: Zavod sportske medicine).

Zavod sportske medicine koordinira i stručno nadzire sve sportsko-mediminske institucije koje provode specifičnu zdravstvenu zaštitu sportista na području kantona za koji se osniva.

**Član 126.**

Zavod sportske medicine obavlja sljedeće poslove:

- planira, predlaže i provodi mјere za očuvanje i unapređenje zdravlja sportista i učesnika u sportskoj rekreaciji,
- provodi preventivnu zdravstvenu zaštitu svih registriranih sportista putem kontrolnih, periodičnih i sistematskih specijalističkih lječarskih pregleda,
- specijalističku kurativnu zdravstvenu zaštitu, liječenje i rehabilitaciju oboljelih i povrijedenih sportista,

- 2) ne ugovori specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika sa domom zdravlja, zdravstvenom ustanovom koja u svom sastavu ima djelatnost medicine rada ili, ugovorom sa specijalistom medicine rada u privatnoj praksi (član 37. ovog zakona);  
 3) odobrava rad zdravstvenom radniku suprotno odredbama čl. 183., 184. i 185. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana bit će kažnjena odgovorna osoba u pravnom licu novčanom kaznom od 500,00 KM do 3.000,00 KM.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana bit će kažnjena poslodavac koji je fizičko lice novčanom kaznom od 300,00 KM do 1.500,00 KM.

## XXII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 233.

Danom stupanja na snagu ovog zakona javne zdravstvene ustanove zadiraju pravo korištenja državne imovine u ovim ustanovama i to do zakonskog reguliranja ove oblasti u skladu sa odlukom osnivača, sa svim pravima i obavezama u pogledu imovine i radnika.

Zdravstvena ustanova, odnosno njen osnivač ne može raspolažati nepokretnom državnom imovinom nad kojom zdravstvena ustanova ostvaruje pravo korištenja u skladu sa propisima o zabrani korištenja državne imovine.

Zdravstvena ustanova za obavljanje specifične zdravstvene zaštite radnika, čiji je osnivač privredno društvo, ostaje u vlasništvu privrednog društva.

### Član 234.

Općina, kanton, Federacija preuzeće osnivačka prava nad zdravstvenim ustanovama čiji su osnivači u roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Odluku o preuzimanju osnivačkih prava iz stava 1. ovog člana donosi općinsko vijeće, zakonodavno tijelo kantona, odnosno Parlament Federacije BiH.

Do preuzimanja osnivačkih prava iz stava 1. ovog člana osnivačka prava nad tim zdravstvenim ustanovama vrše organ nadležni po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Od dana preuzimanja osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama općina, kanton, odnosno Federacija, Vlada Federacije BiH, vlada kantona, odnosno općinsko vijeće imenovan će organe upravljanja, rukovođenja i nadzora nad zdravstvenom ustanovom u skladu sa ovim zakonom, a obaveza osnivača u pogledu finansiranja zdravstvene ustanove vrši se iz budžeta općine, kantona, odnosno Federacije.

### Član 235.

Vlada Federacije BiH plan iz člana 5. stav 1. ovog zakona donjet će po isteku važenja plana koji je usvojen u skladu sa propisima koji su bili u primjeni do dana stupanja na snagu ovog zakona.

### Član 236.

U roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona federalni ministar donjet će provedbenе propise na osnovu ovog zakona kojima se regulira sljedeće:

- plan ljudskih resursa za zdravstveni sistem Federacije (član 6. ovog zakona);
- program mjera zaštite zdravlja od štetnih faktora okoliša (član 10. stav 3. ovog zakona);
- uvjeti koje moraju ispunjavati osobe koje se kandidiraju za federalne koordinatorke iz različitih oblasti zdravstva kao i način njihovog rada (član 10. stav 5. ovog zakona);
- vrsta i sadržaj zdravstvene djelatnosti (član 31. stav 4. ovog zakona);
- vrsta i obim liječničkih pregleda radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (član 35. stav 2.);
- postupak i način ostvarivanja specifične zdravstvene zaštite radnika, kao i način i uvjeti utvrđivanja i prijavljivanja profesionalnih bolesti i povreda na radu (član 36. stav 2. ovog zakona);

uvjeti u pogledu prostora, opreme i kadra, kao i primijenjenih tehnologija koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na tercijarnom nivou (član 42. ovog zakona);

bliži uvjeti, način i postupak obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi (član 47. stav 3. ovog zakona);

obič i vrsta javno-zdravstvene djelatnosti koja ne može biti predmetom privatne zdravstvene djelatnosti, odnosno privatne prakse (član 51. stav 2. ovog zakona); bliži uvjeti prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama (član 55. stav 4. ovog zakona);

uvjeti u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuruju za direktora zdravstvenih ustanova u zavisnosti od tipa zdravstvene ustanove (član 66. stav 7. ovog zakona);

plan i program dodatne edukacije iz porodične medicine, kao i edukacije iz zdravstvene njegе u zajednici, te način obavljanja ove edukacije (član 87. stav 5. ovog zakona);

bliži uvjeti koje mora ispunjavati centar za mentalno zdravstvo u zajednici, kao i način njegovog organiziranja, u plan i program, trajanje edukacije, kao i način provođenja edukacije iz oblasti zloupotrebe psihotaktivnih supstancija, te bliži uvjeti koje mora ispunjavati centar za fizičku rehabilitaciju, kao i način njegovog organiziranja (član 88. stav 5. i član 89. stav 3. ovog zakona);

uvjeti, organizacija i način rada hitne medicinske pomoći (član 90. stav 4.);

bliži uvjeti koje mora ispunjavati ustanova za zdravstvenu njegu u kući i način njenog organiziranja (član 91. stav 3.);

bliži uvjeti u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme za osnivanje i organizaciju rada zdravstvenih ustanova koje obavljaju djelatnost dijalize, kategorizaciju dijaliznih centara i postupak njihove verifikacije, kategorizaciju zdravstvenih usluga, radnih timova u dijaliznim centrima, edukaciju uposlenih u dijaliznim centrima, kategorizaciju medicinsko-tehničke opreme u dijaliznim centrima, sadržaj standardnog seta lijekova i potrošnog materijala za dijalizu, uvjete zdravstvene ispravnosti vode za dijalizu te provođenje stručnog nadzora nad radom dijaliznih centara (član 96. stav 3. ovog zakona);

uvjeti koje moraju ispunjavati bolnice za dodjelu naziva univerzitetska bolnica (član 105. stav 1. ovog zakona);

uvjeti prostora, opreme i kadra za obavljanje zdravstvene djelatnosti za potrebe fakultetske nastave (član 112. stav 3. ovog zakona);

kriteriji za dodjelu naziva referalnog centra (član 129. stav 5. ovog zakona);

način uvođenja novih zdravstvenih tehnologija, u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi, kao i postupak odobravanja korištenja zdravstvenih tehnologija (član 130. stav 8. ovog zakona);

bliži uvjeti i postupak davanja u zakup kapaciteta zdravstvenih ustanova (član 134. stav 4. ovog zakona);

način vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolažanja medicinskom dokumentacijom (član 139. stav 2. ovog zakona);

sadržaj i način stručnog usavršavanja zdravstvenih saradnika (član 141. stav 4. ovog zakona);

uvjeti i način priznavanja pripravničkog staža i stručnog ispita zdravstvenih radnika koji je obavljen i položen u inozemstvu (član 146. stav 5. ovog zakona);

postupak izdavanja licence, kao i sadržaj i izgled licence (član 148. stav 3. ovog zakona);

sadržaj i način provođenja pripravničkog staža, uvjeti koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove i privatna praksa kod kojih zdravstveni radnici provode pripravnički staž, sadržaj, program i način polaganja stručnog ispita, sadržaj i izgled uverenja o položenom stručnom ispitu (član 150. ovog zakona);



- plan i program posebnih oblika stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika, kao i način obavljanja stručnog usavršavanja, te sadržaj i izgled certifikata o obavljenom stručnom usavršavanju (član 151. stav 4. ovog zakona);
- plan i program edukacije iz zdravstvenog menadžmenta, kao i specijalizacije iz zdravstvenog menadžmenta, način obavljanja edukacije i specijalizacije iz zdravstvenog menadžmenta, uvjeti koje moraju ispuniti zdravstvene ustanove, odnosno fakulteti kojima se povjerava javno ovlaštenje za obavljanje odgovarajućih stručnih poslova, te način njihove verifikacije od Federalnog ministarstva, javno oglašavanje edukacije, odnosno specijalizacije iz zdravstvenog menadžmenta, mogućnost učenja na daljinu (član 152. stav 4. ovog zakona);
- kriteriji za prijem specijalizanata, odnosno subspecijalizanata, uvjeti za zdravstvene ustanove i fakultete zdravstvenog usmjerenja u kojima se obavlja specijalizantski, odnosno subspecijalizantski staž, kao i postupak njihove certifikacije, način obavljanja specijalizantskog odnosno subspecijalizantskog staža, uvjeti za obavljanje specijalizantskog odnosno subspecijalizantskog staža u inozemstvu, polaganje specijalističkog odnosno subspecijalizantskog ispita, odnosno ispita iz subspecijalizacije, način i postupak priznavanja vremena provedenog na poslijediplomskom studiju u specijalizaciju odnosno subspecijalizaciju, troškove obavljanja specijalizantskog odnosno subspecijalizantskog staža i polaganja specijalističkog odnosno subspecijalističkog ispita (član 155. stav 2. ovog zakona);
- lista ispitivača za specijalističke i subspecijalističke ispite (član 157. stav 3. ovog zakona);
- uvjeti i način priznavanja specijalističkog odnosno subspecijalističkog staža, kao i način priznavanja specijalističkog odnosno subspecijalističkog ispita obavljenog i položenog u inozemstvu (član 158. stav 5. ovog zakona);
- način i postupak odobravanja specijalizacije, odnosno subspecijalizacije kao i način polaganja specijalističkog odnosno subspecijalističkog ispita za strane državljane (član 159. stav 3. ovog zakona);
- način i postupak odobravanja specijalizacije odnosno subspecijalizacije kao i način polaganja specijalističkog odnosno subspecijalističkog ispita za državljane Bosne i Hercegovine sa prebivalištem na teritoriji Federacije, na osobni zahtjev (član 160. stav 3. ovog zakona);
- kriteriji i postupak za dodjelu naziva primarijus (član 161. stav 4. ovog zakona);
- uvjeti za obavljanje privatne prakse, uvjeti za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom, kao i uvjeti za grupnu praksu (član 165. stav 2., član 169. stav 2. i član 170. stav 2. ovog zakona);
- način, postupak i uvjeti, kao i druga pitanja od značaja za organiziranje i obavljanje dopunskega rada zdravstvenih radnika u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi (član 184. stav 7. ovog zakona);
- organiziranje i način rada kriznog štaba iz člana 187. stav 4. ovog zakona;
- način pregleda umrlih, te utvrđivanje vremena i uzroka smrti (član 210. ovog zakona).

U roku iz stava 1. ovog člana federalni ministar za obrazovanje i nauku donijet će pravilnik iz člana 111. stav 3. ovog zakona.

U roku iz stava 1. ovog člana federalni ministar će imenovati komitet i komisiju iz čl. 77. i 130. ovog zakona.

Svi propisi iz stava 1. ovog člana sadržavat će odredbe koje garantiraju jednake mogućnosti, zabranjuju diskriminaciju na osnovu spola i osiguravaju da se fizički podaci i informacije koje se prikupljaju, evidentiraju i obrađuju budu razvrstani po spolu.

Do donošenja propisa iz stava 1. ovog člana, osim odredbi koje su suprotne ovom zakonu, primjenjivat će se provedbeni propisi iz oblasti zdravstvena zaštita koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije do dana stupanja na snagu ovog zakona.

### Član 237.

Postojeće zdravstvene ustanove i privatne prakse dužne su uskladiti svoju organizaciju i poslovanje sa odredbama ovog zakona i propisima donesenim na osnovu ovog zakona u roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, uskladivanje poslovanja apoteka zdravstvenih ustanova i privatne prakse magistara farmacije obavlja se na način i u rokovima predvidenim propisom o apotekarskoj djelatnosti.

Nosioci odobrenja za dopunski rad kojima je odobrenje izdato na osnovu propisa koji su bili u primjeni prije stupanja na snagu ovog zakona, dužni su se uskladiti sa odredbama ovog zakona i propisima donesenim na osnovu ovog zakona u roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, kliničke ustanove koje su bile nastavna baza fakulteta zdravstvenog usmjerenja, u skladu sa ranijim propisima koji su uređivali ovu oblast, stupanjem na snagu ovog zakona dobijaju naziv univerzitetske bolnice sa obavezom da svoju organizaciju i poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona i propisima donesenim na osnovu ovog zakona u roku od 36 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

### Član 238.

Do uspostavljanja modela porodične medicine na teritoriji Federacije poslove i zadatke porodične medicine mogu obavljati i doktori medicine, odnosno specijalisti opće medicine.

Organizacija ambulanti za specijalističko-konsultativne djelatnosti bit će uskladena sa modelom porodične medicine kada one budu uspostavljene na cijelom teritoriju Federacije.

### Član 239.

Federalni zavod za javno zdravstvo obavljaće poslove i zadatke iz člana 116. stav 1. alineje 12., 13. i 14. do konačnog reguliranja obavljanja stručnih poslova iz oblasti zaštite od zračenja u skladu sa propisima kojim se uređuje zaštita od radijacione i nuklearne sigurnosti, kao i podzakonskim aktima donijetim na osnovu tog propisa.

### Član 240.

Zdravstveni radnici kojim je priznata odgovarajuća stručna spremna na teritoriji Federacije, odnosno koji su stručno obrazovanje stekli u odgovarajućim školama zdravstvenog usmjerenja mogu i dalje obavljati poslove zdravstvene zaštite za koje se traži stručna spremna i koju imaju po propisima koji su vrijedili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

### Član 241.

Pripravnici, specijalizanti, odnosno subspecijalizanti staž i staž iz dodatne edukacije koji je započeo prema propisima koji su važili na teritoriji Federacije na dan stupanja na snagu ovog zakona, obaviti će se u skladu sa ovim zakonom, ako je to povoljnije za pripravnika, specijalizanta odnosno subspecijalizanta.

### Član 242.

Odredba člana 156. ovog zakona primjenjivat će se do uvođenja doktorskog studija na fakultetima zdravstvenog usmjerenja.

### Član 243.

Uvjet o znanju zdravstvenog menadžmenta, koji je predviđen za osobu koja konkuriše za direktora zdravstvene ustanove, u skladu sa članu 66. stav 6. ovog zakona, tražiti će se u konkursnoj proceduri tek onda kada federalni ministar doneće pravilnik iz člana 152. stav 4. ovog zakona te otpočne edukaciju o zdravstvenom menadžmentu na teritoriji Federacije u skladu sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona.

### Član 244.

Uvjet predviđen za obavljanje djelatnosti u zdravstvenim ustanovama iz člana 55. stav 1. tačka 5. ovog zakona primjenjivat će se nakon što AKAZ definira sistem sigurnosnih standarda u zdravstvenim ustanovama, te počne obavljati kontinuirano praćenje i procjenu sigurnosnih standarda u zdravstvenim